

Na osnovu člana 24 a. i člana 79. Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 06/02 i "Službeni list CG", broj 17/07, 80/08 40/10, 36/11 i 40/11), člana 40 Statuta opštine Budva ("Službeni list CG – Opštinski propisi", broj 19/10) i člana 6. i 17. Odluke o osnivanju „Budva Holding“ doo i člana 11 i 19 Statuta „Budva Holding“ doo Budva Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 18., 19. i 25. maja 2015. godine, donijela je

**ODLUKU
O SKRAĆENOM POSTUPKU LIKVIDACIJE
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„BUDVA HOLDING“ BUDVA**

Član 1.

Ovom odlukom Opština Budva, kao osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću „Budva Holding“ Budva, pristupa skraćenom postupku likvidacije Društva sa ograničenom odgovornošću „Budva Holding“ Budva.

Član 2.

„Budva Holding“ doo Budva prema povjericima i zaposlenima na dan 06.05.2015. godine ima dugovanja u ukupnom iznosu od 276.821,07 €.

U skladu sa članom 6. Odluke o osnivanju Društva, Opština Budva se obavezuje da preuzme navedeni dug i isplati ga sa posebne stavke Budžeta Opštine Budva - br. 4631.

Član 3.

Opština Budva se obavezuje da nakon usvajanja odluke o skraćenom postupku likvidacije, u zakonom predviđenoj proceduri, preuzme u radni odnos lica koja su zaposlena u DOO „Budva Holding“, Budva, i rasporedi na poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi.

Član 4.

Ovlašćuje se Predsjednik opštine da pred izabranim notarom u ime Opštine Budva potpiše Izjavu da Opština Budva na osnovu člana 24a stav 2 Zakona o privrednim društvima Crne Gore, odgovara neograničeno solidarno za sve obaveze društva „Budva Holding“ doo iz Budve 3 (tri) godine nakon brisanja društva iz CRPS-a.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.

**Broj: 0101-181/1
Budva, 25. maj 2015. godine**

**SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK,
Boro Lazović, s.r.**